

Vuk'uzenzele

Vha i diselwa nga Vhudavhidzani ha Muvhuso (GCIS)

English/Tshivenda

Nyendavhusiku 2021



U swikisa mbi-lahelo kha vha GPEF zwazwino zwo no leluwa

Siatari 2




U fhelisa zwikhukhulisi kha tswikeloy a Tshumelo dza Muvhuso

Siatari 10

Kha vha vhige zwiito zwa vhuada nga u shumisa nomboro ya lu^{tingo} ya u lwa na zwiito vhuada

ARALI VHA TSHI khou humbulela uri hu nga vha hu na zwiito zwa vhuua, vhufhura, vhuvhava kana zwiwe zwiito zwi songo aho zwine zwa khou bvelela kha tshumelo dza muvhuso, vha khou uuwedzwa uri vha ye vha vhige zwiito zwenezwo.



vhanne vha vha vhone vha lavhelesaho mushumo wo^{the} une wa itwa nga khomishini iyi.

Vhukati ha nwaha wa 2020 na 2021, ho vhigwa milandu i linganaho 337 hu tshi shumiswa yeneyo nomboro ya lu^{tingo}. Milandu ya furaruthanu kha yeneyo, ndi ine ya elana na mafhungo a vhuada kha zwa kutholele kwa vhathe na kurengele kwa thundu na tshumelo dza muvhuso ine zwazwino ya khou ^{to}disiswa nga vha PSC. Miⁿwe milandu yo salaho kha yeneyo, yo fhiriselwa kha miⁿwe mihasho ya muvhuso kana ma zhendedzi a khombethedzo ya mulayo uri hu itwe ^{to}disiso.

Zwiito zwa vhuada kha zwi kwamaho dzinndu dza Mbekanyamushumo ya Phathululo na Mveledziso (RDP), thendara na magavhelo a zwa matshilisano ndi manwe a mavharivhari o andesaho e a vhigwa.

"Nga tshifhinga tsha nyiledzo dza u tshimbila, ro sevhiwa lunzhi hu tshi shumiswa imeili. Ri dovha

hafhu ra vha na sisteme ya u rekhoda milaedza nga yone in^e hu tshi itelwa avho vhanne vha tama u founela kha nomboro yashu ya lu^{tingo} nga murahu ha awara dza u shuma", hu amba Vho Seloane.

Vho dovha hafhu vha dadzisa nga ja uri u bva tshe tshiimo tsha nyiledzo tsha tsitselwa fhasi, hu khou vha na u enge dzea nga zwi^lku ha u vhigwa ha milandu i elanaho na vhufhura ha masheleni a magavhelo a zwa matshilisano, nga maanda magavhelo a Tha^lulo ya Matshilisano kha Thambulo.

U itela u khwa^lhiswa ndingedzo dza u fhelisa zwiito zwa vhuada, Muvhuso wo khwa^lhiswa ma zhendedzi a khombethedzo ya zwa mulayo nga u thola vhashumi vha re na vhukoni khathihi na u vhumba Senthara ya Thanganelano.

Ndi zwifhio zwine zwa itea nga murahu ha u sevhiwa?

Vho Seloane vha ri musi mulandu wo vhigwa hu tshi shumiswa nomboro ya lu^{tingo} ya u vhiga mafhungo, vhaofisira vha zwa thandululo ya milandu nga tshihadu vha a lavhelesa u vhona arali ho netshedzwa zwidodombedzwa zwo^{the} zwo teaho. Hezwi zwi katela zwido-

Tsho iswa phanda kha siatari 2

silusapho Nyanda

NDP 2030 U fhelisa zwiito zwa vhuada muvhusoni zwi kha di vha tshipikwa tshihulwane tsha muvhuso na-hone Nomboro ya Lu^{tingo} ya Lushaka ya u Lwa na Zwiito zwa Vhuada i thusa mirado ya tshitshavha uri vha kone u vhiga zwiito zwiwe na zwiwe

zwa vhuada zwine zwa khou humbulela nga ndila yo lelu-waho.

Nomboro iyi ya lu^{tingo} yo rwelwa tarri nga vha Khomishini ya Tshumelo dza Muvhuso (PSC) nga nwaha wa 2004 nahone u tou bva zwenezwo, ho no tanganedzwa thingo dzi fhiraho 100 000 dza u vhiga nga ha mavharivhari a zwiito zwa

vhuada na tshayandafulo.

Thingo hedzi dzi bvaho kha tsevhi dzashu, ndi dzone dze dza ita uri hu vhe na milandu i linganaho 24 035 ya zwiito zwa vhuada, vhufhura khathihi na miⁿwe yo fhambanaho ine ya khou ^{to}disiswa zwazwino", hu ^{to}lutshedza Mukhomishinari wa Khomishini ya Tshumelo dza Muvhuso Vho Michael Seloane

KHA VHA RI KWAME



Vuk'uzenzele



@VukuzenzeleNews

Webusaihi: www.gcis.gov.za

www.vukuzenzele.gov.za

Imeili: vukuzenzele@gcis.gov.za

Lu^{tingo}: (+27) 12 473 0103

Tshedimosetso House:

1035 cnr Frances Baard and Festival streets, Hatfield, Pretoria, 00083

U vhala Vuk'uzenzele kha vha danulode GOVAPP kha:



Vha oe SA Government kha Google playstore kana appstore

NDI YA MAHALA A I RENGISWI

Tsho bva kha siatari 1

dombedzwa zwi fanaho na uri ndi nnyi o itaho mini, zwiito izwo zwo itea lini nahone ndi ngani zwo itea.

Vho amba uri arali hu tshi nga wanala ho vha na vhukhakhi – hu nga vha vhuada ha zwa u renga tshumelo na thundu na u tholiwa ha vhathu, tshandanguvhoni, vhuada vhu elanaho na zwa dzinnu dza RDP, vhufhura ha masheleni a magavhelo a zwa matshilisano, mupfuluwo u siho mulayoni, u rwa, vhuvhava kana vhufhura – vha PSC vha nga themendela vhukando ha vhululamisi kha muhasho wo teaho kana vha fhirisela mulandu uyo kha vha dziHawks, SAPS kana

vha Tshigwada tshi Lwaho na Zwiito zwa Vhuada uri vha ite dziinwe thodisiso.

Milandu ine vha PSC vha i fhirisela phanda kha muhasho uri hu itwe dziinwe thodisiso ndi ine ya katela:

- Vhashumi vha muvhuso vhane vha ita miinwe mishumo ya nga thungo vha tshi itela u wana malamba ngeno vha songo ranga u wana thendelo u bva kha muhasho.
- U sa bvisela khagala khuando ine ya nga vha hone vhukati ha mushumo na madzangalelo avho.
- Vhuqifari vhu songo daho.

Vho Seloane vha ri PSC i nea muhasho ya muvhuso mađuvha a 60 u ita thodisiso na u vala milandu iyo. Vho dovha hafhu vha amba uri u bva afho muhasho u tea u divhadza vha PSC nga ha mawanwa awo. "Arali ri tshi pfa ro fushea nga ha vhukando ho dzhiwaho nga muhasho, ri do vala mulandu uyo, fhedzi arali ri songo fushea, ri do dovha hafhu ra u humisela murahu khavho."

Usa bulwa ha zwidodombedzwa zwavho ho khwathisedzwa

Arali muthu wa tsevhi a sa ɻodi dzina ɻawe li tshi bulwa, muofisiri wa nomboro ya lutingo lwa

u vhiga mafhuno wa PSC u do ɻwala fhedzi zwidodombedzwa zwavho zwa vhukwamani. Hezwi ndi zwa ndeme u itela uri arali hu tshi nga vha na vhuriwe vhuhanzi vhune ha

nga ɻodea, vha PSC vha kone u vha kwama. "Vhathu vha re tsevhi dzashu vhane vha vhiga milandu kha PSC nga u shumisa nombo-ro ya lutingo ya u vhiga mafhuno vha khou fulufhediwa tsireledzo arali vha sa ɻodi u divhiwa", Vho Selo-

ane vho amba ngauralo. Vho ɻalutshedza uri havha vhaofisiri vha thandululo dza tshihadu vho pfumbudza kha zwa u vhona uri madzina a vhathu o tsireledzea.

Vho Seloane vha ri vhadzulapo vha Afrika Tshipembe vha tea u vhiga zwiito zwa vhuada ngauri zwi tswela vhashai zwa dovha zwa imisa mveledziso, zwine hezwi zwi fhedza nga u thivhela shango ɻashu uri li si bvele phanda. ①

Nomboro ya Lushaka ya u Lwa na Zwiito zwa Vhuua
ndi 0800 701 701
Tsevhi dici nga dovha hafhu dza ri sevha nga u
shumisa imeii ine ya vha
(integrity@publicservicecorruptionhotline.org.za) kana
nga u rumela fekisi kha (0800 204 965).

U swikisa mbilahelo kha GEPF zwazwino zwo no leluwa

Mirađo, vhano-thi khathihi na vhathu vhane vha wana mbuelo u bva kha Tshikwama tsha Phentsheni tsha Vhashumeli Vha Muvhuso (GEPF) zwazwino hu na hune vha nga wana hone thuso arali vha sa khou fushea nga tshumelo ine vha khou i wana.

U itela u vhona uri mirađo ya GEPF na vha miđa yavho vha khou farwa zwavhuđi, bodo yo do vula ofisi ine ya do sedzana na mbilahelo. Mulamukanyi wa Phentsheni dza Vhashumeli vha Muvhuso (GEPF) ndi ofisi ya nga ngomu fhedzi yo diimisaho nga yothe ya GEPF.

GEPF ndi tshiinwe tsha zwikwama zwa phentsheni zwihiulwanesa lifhasini tshire tsha vha na mirađo i fhiraho 1.2 miljoni khathihi na vhano-thi hu tshi katelwa na vhaifa

vha linganaho 450 000. Tshikwama itsi tsho thomiwa na u langwa u ya nga Mulayo wa Phentsheni dza Vhashumeli vha Muvhuso.

Muambeli Vho Makhado Ramabulana vho tholwa sa vhone Mulamukanyi. Vho amba uri ofisi iyo yo itelwa u thusa vhathu vhane a vha khou takadzwa nga tshumelo dza GEPF.

I do vhuedza vhathu vhane vha sa kone u swikela mbadelo dza thuso ya zwa mulayo. Phanda ha musi vhathu vha tshi swikisa mbilahelo dzavho kha Ofisi ya Mutsireledzi wa Tshitshavha kana khothe, vha nga humbelu u wana thuso ya vhulamukanyi kha ofisi iyi ya Mulamukanyi.

Ofisi ya Mulamukanyi i do dzhenelela kha mafhuno ane a itisa uri hu vhe na tshilengu kha u dzudzanya ha



mbadelo dzine dza khou tea u badelwa kha vhaiti vha mbilo dzenedzo. Ofisi iyi i ngi dzhenelela fhedzi kha mbilahelo dze dza vha hone kha tshifhinga tsha miinwaha miraru yo fhiraho.

Mañwe mafhuno ane a wela nga fasi ha ofisi ya GEPF a katela:

- U kundelwa ha vha-ofisiri u ita mushumo wavho u ya nga milayo na maitele a Tshikwama;
- U sa sumbedza vhuqifumedzeli ho teaho ngeno hu si na tshiitisi tshi pfalaho, khathihi na
- Mafhuno ane a si vhe one kana a kanganyisaho e a ɻetshedzwa nga mushumeli wa GEPF.

Phanda ha musi vha tshi swikisa mbilahelo kha GEPF, vha tea u rumela mbilahelo

nga u tou ɻwala kha GEPF, Zhendedzi ja Ndangulo ya Phentsheni ya Muvhuso (GPAA) kana kha mutholi wavho, vha vha nea tshifhinga tsha uri vha tandulule thaidzo yavho.

"Vha tea u vha nea mađuvha a 30 u tandulula thaidzo yavho ye vha i sumbedzisa. Arali, nga murahu ha mađuvha a 30, mbilahelo dzavho dza vha dici sathu tandululea, vha nga konaha u swikisa mbilahelo kha ofisi ya Mulamukanyi," hu

ɻalutshedza Vho Ramabulana. Ofisi ya Mulamukanyi i ngi si kone u ɻanganedza mulandu arali ho no vha na dziinwe thodisiso dici re kat i huñwe fhethu.

Nga murahu ha vhege mbili u bva ɻuvha je mbilahelo ya ɻanganedza ngalo, GEPO i do dzhia mulandu ya kona u divhadza uyo muvhigi wawo arali i tshi nga kona u bvela phanda na thodisiso khathihi na u nea khañhulo kha fhungo lenelo.

Arali ofisi ya Mulamukanyi i tshi nga hana u ɻodisa mbilahelo, muvhigi wa mbilahelo yeneyo a nga konaha u ɻwalela ofisi ya GEPO hu sa athu fhela mađuvha a 21 a tshi nea na mbuno dza uri ndi ngani a tshi vhona uri mbilahelo iyo i wela kha vhuqifhinduleli ha GEPO. ①

Tsumbamaitele dzo dodomedzwa vha nga swikisa hani mbilahelo dici khou wanala kha webusaiti ya GEPO ine ya vha www.gepo.co.za. Mbilahelo dici nga i swikisa na nga inthanethe, nga u tou wala, kana nga imeii. U wana vhuwe vhuhanzi, vha nga kwama Mulanguli wa zwa Mbilahelo nga u tou wala luwalo vha lu rumela kha PO Box 11005, Hatfield, Pretoria, 0028, kana vha imeia kha: enquiries@gepo.co.za kana vha tou rwela luingo kha: 012 110 4950



government communications

Department: Government Communication and Information System
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Tel: 012 473 0353

Email: vukuzenzele@gcis.gov.za

Address: Private Bag X745, Pretoria, 0001

Acting Head of Editorial and Production
Tyrone Seale | tyrone@gcis.gov.za

Acting Editor-in-Chief
Zanele Mgadi | zanelemgadi@gcis.gov.za

Managing Editor
Irene Naidoo | irene@gcis.gov.za

Writers
More Matshediso
Jauhara Khan
Silusapho Nyanda

Senior Designer
Tendai Gonese

Language Practitioners
Nomgcibelo Motha
Boitumelo Phalatse
Thandolunye Magudulela

Vuk'uzenzele

is published by Government Communications (GCIS)

Printed by: RISING SUN PRINTERS for Extraordinary Service

All rights reserved. Reproduction of the newspaper in whole or in part without written permission is strictly prohibited.

Distributed by: ON THE DOT



"ZWINO NDI TSHIFHINGA TSHA URI ROTHE RI SHUMISANE HU U HULISA VHO NELSON MANDELA NA U FHAṬA AFRIKA TSHIPEMBE LISWA LA KHWINE LA VHATHU VHOTHE."

Muphuresidennde Vho Cyril Ramaphosa

#SendMe

KHA VHA ITE URI VHUMATHELO HAVHO VHU SHUME KHWINE RI GUDA KHA VHO MADIBA



U fhata mutheo wa zwa vhubindudzi

Uya nga ndowelo, hetshi ndi tshiila tshifhinga tsha r̄waha tshine ra ḥanganya vhubindudzi u bva khuda dzothe dza shango khathihi na u mona na l̄ifhasi kha Guvhangano ja zwa Vhubindudzi ja Afrika Tshipembe ja r̄waha nga r̄waha.

Ro vha na Guvhangano ja zwa Vhubindudzi ja u thoma nga r̄waha wa 2018 sa tshipida tsha fulo ļashu ja u diimisela u kuvhanganya masheleni a linganaho R1.2 triljoni ya vhubindudzi vhuswa kha tshifhinga tsha mīwaha mītanu. Guvhangano ijo jo dzenelwa nga vhurumelwa vhu pađaho tshigidi tshithihi nga r̄waha wa 2018na2019, ngeno nga r̄waha wa 2020, jo farwa nga ndila ine vhuñwe ha vhurumelwa ha vha ho tou kuvhangana fhethu huthihi ngeno vhañwe vhavho vho dzenela nga u tou shumisa video nga mulandu wa COVID-19.

Maguvhangano haya musi o ḥangana, o kona u kuvhanganya masheleni a fhiraho R770 biljoni nga ndila ya pfulufhedziso dza zwa vhubindudzi kha sekhitara nnzhi dzo fhambanaho dza ikonomi.

Guvhangano ja vhuñja ja zwa Vhubindudzi ja Afrika Tshipembe jo vha jo tea jo farwa nga r̄wedzi wa Lara 2021, fhedzi ro dzhia tsheo ya u li fhirisela phanda kha r̄wedzi wa Thafamuhwe 2022 nga mulandu wa uri ho vha hu tshi khou vha na vhuñwe vhuñambo ho fhambanaho he ha vha vhu tshi khou bvelela nga tshenetsho tshifhinga. Hezwi zwi katela khetho dza mivhuso yapo, guvhangano ja nga ha kilima ja COP26 khathihi na ḥano ja zwa Mbambadzo Vhukati ha Mashango a Afrika. Tshiñwe tsha tshiitisi tshihulwane tsha uri i farwe r̄waha u daho ndi tsha uri hu do vha ho no haelwa tshihalama-



tshihulwane tsha vhathu kha COVID-19, zwine zwa do itauri zwa u enda na u fara maguvhangano zwi leluwe.

Naho Guvhangano ja zwa Vhubindudzi ja vhuñja jo fhirisela phanda nga mīwedzi i si gathi, fulo ļashu ļihulwane ja zwa vhubindudzi li khou bvela phanda. Na kha yeneyi nyimele ya ikonomi i kondaho nga u tou rali ye ya vhangwa nga dwadze ja COVID-19 ya dovha hafhu ya nañiswa na nga dzikhakhathi na u tshinyadzwahandaka he ha itea kha zwiđa zwa KwaZulu-Natal na Gauteng nga r̄wedzi wa Fulwana, khamphani dzi khou q̄i bvelaphanda na u bvededza zwe dza q̄ikumedzela zwone khathihi na u tođa zwiñwe zwikhala zwiswazwa vhubindudzi kha ja Afrika Tshipembe.

Kha r̄waha wo fhelaho fhedzi, ho swika he ha q̄etshedza masheleni a pfulufhedziso dza zwa vhubindudzi ane a ḥoda u lingana R120 biljoni kha mushumo wa u fhaṭa kana u engedza thandela. Hezwi zwi tou amba uri 38% ya masheleli othe a pfulufhedziso dza zwa vhubindudzi – kana R290 biljoni – ndi ane u swika zwino o no dzeniswa kha ikonomi. Vhuñwe vhubindudzi ho swika he ha vho ongolowa nga mulandu wa COVID -19, nga maanda kha sekhitara dzo kwameaho zwihulwane u fana na ya u fhaṭwa ha zwifhaño khathihi na ya vhuendelama-

shango.

Ndowetshumo ya zwa mishonga ndi iñwe ya masia ane a vha na nyaluwo i takadzaho.

Khamphani ya Aspen Pharmacare i kha q̄i tou bva u rwelatari mushumo wa nyengedzedzo hune ya do engedza naga masheleni a linganaho R3.4 biljoni, zwe ya zwi ñivhadza kha Guvhangano ja Vhubindudzi la r̄waha wa 2018. Hovhu vhubindudzi ho shandula ļimaga ja u bvededza mishonga ja Aspen li re ngei Gqeberha ja vha ļiñwe ja mamaga mahulwanesa ļifhasini a bvededzaho zwifhelisavhuñungu nahone jo dovha hafhu ja q̄etshedza tshihalo tshihulwane tsha khaelo dza COVID-19 dzo fhiraho 100 miljoni dza Johnson & Johnson dze dza bvededza benefho.

Dzangano ja Mutakalo ja ļifhasi jo nanga shango ja Afrika Tshipembe sa ļone ļine ja q̄o vha na senthara ya u bvededzelwa ha khaelo dza mRNA nga tshumisano na vha Tshiimiswa tsha Biovac, zwine hezwi zwa vha tshumisano vhuñati ha muvhuso na tshiimiswa tsha phuraivethe. Dokotela Vho

Patrick Soon-Shiong vhe vha bebwā fhanu Afrika Tshipembe khathihi na khamphani yavho ine ya ñivhiwa sa NantWorks vha kha q̄i tou bva u ñivhadza pulane yavho khulwane ya u engedza vhuboni kha sia ja ndondolo ya mutakalo yo khwinifhadzeaho kha ja Afrika. Nga

nn̄da ha vhubindudzi vhune dza do vhu disa, mvededziso hedzi dzo dovha hafhu dza shela mulenzhe zwihulu kha lutamo lwashu rothe lwa uri dzhangola Afrika li bvededze 60% ya khaelo dzine ja dici ḥoda nga r̄waha wa 2040.

Fulufulu ndi ļiñwe ja masia ane a vha na a nyaluwo. Khamphani dza 25 dze dza nangwa kha luña lwa vhuñanu lwa Mbekanyamushumo ya u Thola Vhabveledzi vha Fulufulu li Vusuluseaho vho ļiñmisaho naga Vhōthe dici khou lavhelewu u bindudza masheleni a linganaho R50 biljoni kha ikonomi yashu. Zwa u engedzwa ha tshihalo tshihulwane tsha u bvededza muđagasi u swika kha 100 megawatts, zwi nga sia hu tshi vha na vhubindudzi vhubulwane ha phuraivethe kha thandela dza u bvededza muđagasi.

Afrika Tshipembe li kha q̄i tou bva u wana pfulufhedziso ya masheleni a thoma a linganaho R131 biljoni a u badela tshanduko ya u ya kha ikonomi ya khaboni i re phasi naga u bindudza kha fulufulu li vusuluseaho, gesemadi dala khathihi na mimođoro i shumisaho muđagasi. Hedzi pfulufhedziso nga mashango a fanaho na United States, United Kingdom, France, Germany na Mbumbano ya Europa dici tshimbilelana na Thendelano dza Paris dzine dza kombetshedza mashango o pfumesaho uri a tikedze zwa u fhungudza ha khaboni kha mashangon ane a kha dici bvelela.

Hovhu vhubindudzi kha zwa fulufulu vhu do ri thusa u fhevisa thaidzo dici vhubindudzi dza u khauwa ha muđagasi hune shango ja khou ḥangana naho, musi hu tshi thoma u vha na vhuboni vhuswa ha vhubvededi ha muđagasi.

Vhubindudzi vhuboni vhuswa ha kha senthara dza data na ha

kha khebuļu dici tshimbilaho nga phasi ha lwanzhe a vhu nga tou q̄isa fhedzi vhubindudzi vhuswa, fhedzi vhu do dovha ha q̄etshedza themamveledziso ine ya ḥodea kha nyaluwo ya thekhinođodzhi khathihi na ndowetshumo dza vhubavhdzani ha dzithingo.

Zwa ndemesa kha fulo ļashu ja u kunga vhubindudzi ndi u shandukiswa ha milayo ya zwa ikonomi hune ra vha kati naho zwazwino kha masia a fanaho na fulufulu, vhubavhdzani ha dzithingo, mađi khathihi na vhubavhamabufho kana vhuimangalavha khathihi na zwiporo. Hedzi tshandukiso dza milayo dici q̄o khwinisa kushumele khathihi na muđatisano, dza dovha dza fhungudza mbadelo dza u ita zwa mabindu fhanu kha ja Afrika Tshipembe khathihi na u ḥutuwedza vhubindudzi vhubulwanesa ha phuraivethe kha themamveledziso ya ikonomi yashu.

Zwazwino ri na vhubindudzi tshihalo tshihulwane vhubindudzi vhubulwanesa ha vhubavhamabufho kana vhuimangalavha khathihi na zwiporo. Hedzi tshandukiso dza milayo dici q̄o khwinisa kushumele khathihi na muđatisano, dza dovha dza fhungudza mbadelo dza u ita zwa mabindu fhanu kha ja Afrika Tshipembe khathihi na u ḥutuwedza vhubindudzi vhubulwanesa ha phuraivethe kha themamveledziso ya ikonomi yashu.

Zwazwino ri na vhubindudzi tshihalo tshihulwane vhubindudzi vhubulwanesa ha vhubavhamabufho kana vhuimangalavha khathihi na zwiporo. Hedzi tshandukiso dza milayo dici q̄o khwinisa kushumele khathihi na muđatisano, dza dovha dza fhungudza mbadelo dza u ita zwa mabindu fhanu kha ja Afrika Tshipembe khathihi na u ḥutuwedza vhubindudzi vhubulwanesa ha phuraivethe kha themamveledziso ya ikonomi yashu.

Naho tshikalo tsha vhubindudzi tshihalo tshihulwane vhubindudzi vhubulwanesa ha vhubavhamabufho kana vhuimangalavha khathihi na zwiporo. Hedzi tshandukiso dza milayo dici q̄o khwinisa kushumele khathihi na muđatisano, dza dovha dza fhungudza mbadelo dza u ita zwa mabindu fhanu kha ja Afrika Tshipembe khathihi na u ḥutuwedza vhubindudzi vhubulwanesa ha phuraivethe kha themamveledziso ya ikonomi yashu.